



Tlhokomelo ka nako ya CORONA



## Lenaneopotšišo la boitokišetšo bja mošomo go baetapele ba dikereke le Covid Task Team (Sehlophatšhomo sa Covid):

### Naa re ka bula kereke go baphutegi go rapela?

EE AUWA

Naa o na le sehlopha sa Covid Task Team?

 

Naa sehlopha sa Covid Task Team sa gago se kgathile tema go wekšopotlhahlo ya mabapi le Covid 19?

 

*Lemoga\* Tlhahlo e swanetše go šomišwa go fa tshedimošo ya Moragorago mabapi le Polokego le ditlwaetšo tša maphelo le melawana ya mmušo ya moragorago ya mabapi le Covid 19.*

Naa o na le leano la gore o ka dira eng ge yo mongwe wa baphutegi ba gago a ka ba le bolwetši bja Covid 19?

 

Naa o na le sesepe se se lekanetšego, meetse goba disanithaesa tša diatla (tša go ba le alkoholo ya 70%) bakeng sa mophutegi yo mongwe le yo mongwe go šomiša go hlwekiša diatla tša bona ge ba tsena le go tšwa tirelo?

 

Naa o na le dintlwana tše di lekanego, metomo ya matlakala ya go ba le dikhurumelo, ditoulopampiri le sesepe, meetse bakeng sa baphutegi ka moka?

 

Naa go na le tsenyomoya ye kaone ka lefelong la tirelo, ke gore, mafastere a go bulega, difene tša silingi goba mamati?

 

Naa o ka kgonthišiša karoganyo ya dimetara tše 2 magareng ga mophutegi yo mongwe le yo mongwe, ka mathokong ka moka, lefelong leo o tla swarago tirelo ya gago go lona?

 

Naa o na le didirišwa tša tšhireletšo tše di lekanetšego tša bašomi ka moka ba go hlwekiša, ke gore, dimaske, sanithaesa ya diatla/sesepe le meetse?

 

Naa o na le ditšweletšwa tše di lekanego tša go ba le alkoholo goba sešweufatši tša go hlwekiša ka bokagodimong ka moka bja lefelong la gago la go rapela pele le morago ga tirelo ye nngwe le ye nngwe?

 

Naa o na le leano le le kwagalago la gore o ka fokotša bjang palo ya baphutegi ka tirelo?

 

Naa o na le rejistara bakeng sa tirelo ye nngwe le ye nngwe?

*\*Rejistara e swanetše go akaretša maina a baphutegi ka moka bao ba tsenetšego tirelo le dintlha tša bona tša boikgokaganyo.*

 

Ge e le gore o arabile ka Aowa go dipotšišo dife goba dife re digela ka maatla gore o se ke wa bula go fihlela o kgotsofatša dinyakwa ka moka tša tlhahli. Go e na le moo, nagana ka go swara ditirelo ka inthanete o šomiša Zoom, WhatsApp goba YouTube.

